

**ODLUKU****O DODJELI NAGRADE "GRAHAM BAMFORD"**

## Član 1.

Dobitnik Nagrade "Graham Bamford" je *Srdan Aleksić*, *posthumno*, za iskazanu izuzetnu građansku hrabrost, solidarnost, humanost i altruizam.

## Član 2.

Nagradu, koja se dodjeljuje u obliku diplome uz novčanu nagradu, uručuje gradonačelnik Grada Sarajeva na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

## Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-402/14  
26. februara 2014. godine  
Sarajevo

Predsjedavajući  
Gradskog vijeća  
**Sabahudin Delalić**, s. r.

Na osnovu člana 26. stav 1. tačka 18. Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 34/08), kao i na osnovu članova 8. i 15. Odluke o priznanjima i nagradi Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 34/10), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na sjednici održanoj 26.02.2014. godine, donijelo je

**ODLUKU****O DODJELI PRIZNANJA "PLAKETA GRADA SARAJEVA"**

## Član 1.

*Huseinu Hasani*, *posthumno* se dodjeljuje priznanje "Plaketa Grada Sarajeva".

**Općinsko vijeće**

Na osnovu člana 29. i 47. stav 2. alineja 3. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/05), te člana 14. i 24. Statuta Općine Hadžići ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 15/09, 17/12, 10/13 i 14/13 - ispravka), Općinsko vijeće Hadžići, na 14. sjednici održanoj dana 27.02.2014. godine, donosi

**ODLUKU****O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA "HADŽIĆI"**

## Član 1.

Usvaja se Regulacioni plan "HADŽIĆI" (u daljem tekstu: Plan).

## Član 2.

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela. Tekstualni dio sadrži:

- Tekstualno obrazloženje Plana
- Odluku o provođenju Plana.

Grafički dio sadrži:

- Urbanizam prezentiran na odgovarajućem broju tematskih karata i to:
  - karta 1.- Izvod iz Izmjena i dopuna Urbanističkog plana grada Sarajeva za urbano područje Hadžići, za period 1986-2015. godine
  - karta 2.- Ažurna geodetska podloga
  - karta 3.- Inžinjersko-geološka karta

## Član 2.

Priznanje, koje se dodjeljuje u obliku svečane diplome, uručuje gradonačelnik Grada Sarajeva na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

## Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-403/14  
26. februara 2014. godine  
Sarajevo

Predsjedavajući  
Gradskog vijeća  
**Sabahudin Delalić**, s. r.

Na osnovu člana 26. stav 1. tačka 18. Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 34/08), te člana 11. Odluke o priznanjima i nagradi Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 34/10), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na sjednici održanoj 26.02.2014. godine, donijelo je

**ODLUKU****O DODJELI NAGRADE "SARAJEVSKA PAHULJICA"**

## Član 1.

Dobitnik Nagrade "Sarajevska pahuljica" je Edin Talović, najmlađi sarajevski kantautor.

## Član 2.

Nagradu, koja se dodjeljuje u obliku diplome uz novčanu nagradu, uručuje gradonačelnik Grada Sarajeva na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

## Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-404/14  
26. februara 2014. godine  
Sarajevo

Predsjedavajući  
Gradskog vijeća  
**Sabahudin Delalić**, s. r.

**OPĆINA HADŽIĆI**

- karta 4.- Postojeće i posjedovno stanje
- karta 5.- Planirana namjena površina
- karta 6.- Urbanističko rješenje-namjena, spratnost i razmještaj objekata
- karta 7.- Mreža građevinskih i regulacionih linija sa prijedlogom plana parcelacije
- karta 8.- Karta rušenja
- Idejno rješenje saobraćaja
- Analitička obrada građevinskih parcela
- Idejno rješenje snabdijevanja vodom i odvodnja otpadnih i oborinskih voda
- Idejno rješenje toplifikacije-gasifikacije
- Idejno rješenje elektroenergetike i javne rasvjete
- Idejno rješenje hortikulture
- Idejno rješenje TK mreže.

## Član 3.


Po jedan primjerak ovjerenog elaborata nalazi se na stalnom javnom uvidu i čuva se u službi dokumentacije Općine Hadžići i u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

## Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-01-2-2325/2014  
27. februara 2014. godine  
Hadžići

Predsjedavajući  
Općinskog vijeća Hadžići  
**Adnan Proha**, s. r.



Na osnovu člana 29. i 47. stav 2. alineja 3. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/05), te člana 14. i 24. Statuta Općine Hadžići ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 15/09, 17/12, 10/13 i 14/13 - ispravka), Općinsko vijeće Hadžići, na 14. sjednici održanoj dana 27.02. 2014. godine, donosi

**ODLUKU  
O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA  
"HADŽIĆI"**

**Član 1.**

Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi korišćenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora i način provođenja Regulacionog plana "Hadžići" (u daljem tekstu: Plan), a naročito granice prostorne cjeline, urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju građevina, uslovi za uređenje građevinskog zemljišta, uređenje zelenih i slobodnih površina, uređenje vodotoka Zujevine, te odnosi prema postojećim objektima.

**Član 2.**

Granica obuhvata polazi od tačke br. 1, koja se nalazi na ivici puta k.č. 1779 (Hadžići-Drozgometva), a ima koordinate  $y=6516103$ ,  $x=4853163$ , zatim produžava na istok idući pomenutim putem i dolazi do tačke br. 2 koja se nalazi na ivici puta k.č. 1779 (Hadžići-Drozgometva), potom ga presijeca i nastavlja u pravcu sjevera međama parcela k.č. 1083, 1089, 1088 (ne obuhvata ih) i dolazi u tromeđu parcela k.č. 733, 734 i 1776. Granica potom produžava na istok idući regulisanim koritom potoka Vihrica i dolazi u tačku br. 3 koja ima koordinate  $y=6516731$ ,  $x=4853214$ , a nalazi se na medi između parcela k.č. 1044 i 1770, potom produžava na sjeveroistok idući regulisanim koritom rijeke Zujevine i dolazi u tačku br. 4 koja ima koordinate  $y=6516958$ ,  $x=4853296$ , a nalazi se na parceli k.č. 944/1, granica potom nastavlja na sjever, te sjeveroistok idući putevima Hadžići - Bjelašnica i Sarajevo - Mostar (obuhvata ih), zatim se lomi na jug idući putem k.č. 1778 (obuhvata ga), te presijeca željezničku prugu kojom produžava na jugozapad (obuhvata je) i dolazi u tačku br. 5 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1754 i 1778, a ima koordinate  $y=6516073$ ,  $x=4852621$ , potom presijeca u pravoj liniji željezničku prugu i dolazi u tačku br. 6 koja ima koordinate  $y=6516004$ ,  $x=4852630$ , a nalazi se na cesti Sarajevo - Mostar kojom produžava na sjever (obuhvata je) i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. HADŽIĆI, Općina Hadžići.

Površina obuhvata iznosi  $P=43,8$  ha.

**Član 3.**

U sklopu obuhvata ovog Plana definisane su zone sa sljedećim namjenama:

- Zona individualnog stanovanja,
- Zona kolektivnog stanovanja
- Stambeno-poslovna zona,
- Poslovna zona,
- Osnovno i srednje obrazovanje
- Zdravstvo
- Zona sporta, rekreacije
- Zelene površine
- Vjerski objekti i groblje
- Zona vodotoka
- Zona saobraćajne infrastrukture.

**Član 4.**

Ovim planskim dokumentom su razradene i definisane osnovne smjernice koje su utvrđene Odlukom o pristupanju izradi regulacionog plana, kako za nove objekte, tako i za intervencije na postojećem građevinskom fondu, saobraćajnice i slobodne površine.

Urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju građevina:

**REGULACIONA LINIJA I PARCELACIJA:**

- Građevinske parcele utvrđene su regulacionom linijom i definisane su u grafičkom dijelu Plana.
- Za Planom utvrđene parcele moguće je, zavisno od potrebe potencijalnih investitora, izvršiti spajanje više parcela u jednu, pri čemu se ne može remetiti planirani saobraćajni koncept i utvrđena distanca građevinskih linija u odnosu na saobraćajnice.
- Ukoliko se u toku pribavljanja urbanističke saglasnosti utvrdi da, zbog imovinsko-pravnih odnosa, nije moguće realizovati planirani objekat u predviđenom gabaritu, neophodno je izvršiti povlačenje i realizaciju gabarita objekta u okviru pripadajuće parcele.

**GRAĐEVINSKA LINIJA:**

- Građevinska linija utvrđuje dio građevinske parcele na kojoj je moguće izgraditi građevinu. Građevinskom linijom je utvrđena udaljenost objekta od regulacione linije i pravac pružanja ulične fasade. Građevinska linija ne može prelaziti regulacionu liniju, osim ako ista nije predviđena Planom. Unutar građevinskih linija investitor je slobodan da definiše tlocrt građevina u ovisnosti od potreba i želja.
- Građevinska linija podrumске etaže može biti veća od građevinske linije osnovnog gabarita objekta, ali samo na dijelu koji je cijelom površinom ukopan u odnosu na uređeni teren. Udaljenost građevinske linije podruma u odnosu na susjednu parcelu je minimalno 1.0 m, zbog mogućnosti realizacije zaštitne građevinske jame. Kod realizacije navedene podrumске etaže voditi računa da se ne ugrozi stabilnost objekata na susjednim parcelama.

**SPRATNA VISINA I ETAŽE OBJEKTA:**

- Planirana spratnost i odstojanje građevinskih linija utvrđene su Planom i ne mogu se mijenjati.
- Etaže objekta su: podrum ("Po"), suteran ("S"), prizemlje ("P"), spratovi ("1", "2"...), potkrovlje ("Pt").
- Spratnost objekata na kosom terenu odnosi se na dio vertikalnog gabarita objekta lociranog na nižoj strani uređenog terena, odnosno, računa se od kote najnižeg ruba uređenog terena uz građevinu.
- Podrumom se smatra najniža etaža zgrade koja je najmanje jednom polovinom volumena i sa svim stranama ukopana u odnosu na uređen teren (više od 50%). Jedna ili više podrumskih etaža mogu se realizirati kod izgradnje planiranih građevina, pod uslovom da se obezbijede odgovarajuće tehničke mjere u cilju zaštite od podzemnih i površinskih voda kao i obrušavanja terena.
- Suteran je etaža djelimično ukopana u teren sa tri strane i jednom slobodnom fasadom, kao i etaža zgrade koja je ukopana u odnosu na uređeni teren između jedne četvrtine do jedne polovine svog volumena (između 25% i 50%).
- Visina poslovne prizemne etaže za kolektivne stambene objekte može biti od 3.0 do 4.5 m.
- Tavan je prostor ispod krovšta sa maksimalnim nadzirkom od 60 cm. Visina nadzitka se mjeri od gornje kote poda tavana/potkrovlja do tačke preloma nadzitka sa krovnom konstrukcijom.
- Potkrovnom etažom se smatra prostor ispod krovšta sa visinom nadzitka od 60 cm do 140 cm.

**ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE:**

Arhitektonsko oblikovanje i materijalizaciju kod rekonstrukcije, dogradnje ili nadziđivanja objekata prilagoditi postojećem ambijentalnom izrazu.

Kod izgradnje novih ili zamjenskih objekata uvažiti sljedeća usmjerenja i preporuke:

- Kod arhitektonskog oblikovanja objekata koristiti slobodnije funkcionalno oblikovanje, ali sa jednostavnim-mirnim arhitektonskim linijama, po mogućnosti dominacijom

horizontala i formom jednostavnih kubusa. Savremeni način tretiranja fasade treba biti sa aspekta forme, oblika, boje i upotrebe novih modernih materijala.

- Sa aspekta arhitektonskog oblikovanja, moguće je koristiti tradicionalne elemente, ali transformisane savremenim oblikovnim izrazom, bez imitacije i direktnog preuzimanja oblika starih estetika.
- Novi i zamjenski objekti moraju svojim likovnim izrazom, proporcijama, arhitekturom i odnosom masa činiti oblikovnu cjelinu sa susjednim objektima ili blokom u cjelini.
- Sa aspekta kolorističke obrade fasade, izbjegavati jarke i intenzivne boje, a preporučuje se ublažena bijela ili svijetlo pastelne u kombinaciji sa neutralnim nijansama.
- Kod projektovanja i realizacije planiranih objekata, u zavisnosti od dužine arhitektonskog gabarita, obezbijediti pasaže i prolaze (dimenzionirane tako da mogu propustiti interventna vozila) u kojima se ne mogu postavljati privremeni ili stalni objekti čiji gabarit smanjuje projektovani gabarit istih. Pasaži i prolazi se mogu koristiti za potrebe sadržaja koji su smješteni neposredno uz njih i to za otvaranje izloga i ulaza, postavljanje reklama i vizuelnih komunikacija, koji svojim položajem i veličinama ne smanjuju gabarit istih.
- Veće slobodne površine na fasadama stambeno-poslovnih objekata mogu se koristiti za isticanje firmi, reklama i sl., pod uslovom da se za ove potrebe izradi i usvoji projekat izgleda cjelokupne fasade na kojoj se postavljaju navedeni elementi.
- Uređaji koji su u funkciji obavljanja djelatnosti u objektu (ventilacije, dimnjaci, klima uređaji, RTV i sl.) moraju se smjestiti unutar osnovnog gabarita objekta, posebno u slučaju kada bi svojim volumenom, primijenjenim materijalom i oblikom mogli znatno uticati na arhitektonski izgled fasade.

#### ZAVRŠNA ETAŽA I KROVIŠTE:

- Krovovi objekata mogu biti dvovodni, viševodni ili ravni. Kod objekata sa dvije ili više kosih krovnih ravni, jedna streha mora biti paralelna sa saobraćajnicom, odnosno jedna krovna ravan mora biti sa nagibom orijentisanim prema ulici.
- Kod objekata sa dvovodnim i viševodnim kosim krovom, a koji se nalazi na kosom terenu, jedna krovna ravan mora biti sa nagibom orijentisanim u smjeru pada terena, odnosno strehom paralelnom sa izohipsama.
- Preporučuje se primjena jednostavnih krovnih formi: ravnih krovova, krovova sa blagim nagibom krovnih ravni sakrivenih obodnom atikom, jednovodnih krovova sa blagim nagibom do 6% ili četverovodnih krovova. Primjena dvovodnih (i trovodnih) kosih krovova preporučuje se kod izvođenja objekata u nizu i sa zabatnim bočnim zidovima.
- Nagib kosih krovova prilagoditi nagibu na susjednim objektima, odnosno za objekte u nizu sa zabatnim zidom neophodno je ujednačiti krovnu ravan. Cijela krovna ravan mora biti jednakog nagiba. Prosječni nagib je cca 30°. Za objekte u nizu se može kombinovati i realizacija sa ravnim krovom, ali pod uslovom povlačenja završne etaže za minimalno 1.0 m unutar građevinske linije.
- U slučaju primjene kosih krovova, tavanski prostori se mogu koristiti za sadržaje koji su u funkciji primarne namjene objekta, odnosno, za proširenje postojećih ili uspostavu novih stambenih jedinica. Umjesto potkrovnih etaže može se realizovati i puna etaža, ali povučena u dubinu gabarita za min 1.0 m, sa ravnim krovom ili blagim nagibom krovnih ravni (6%) sakrivenim obodnom atikom maksimalne visine 60 cm.

#### OSTALI USLOVI:

- Koeficijent izgrađenosti utvrđen je i prezentiran u tekstualnom obrazloženju Plana.
- Od ukupne površine građevinske parcele za novo planirane objekte zelene površine, kao segment vanjskog uređenja treba da su zastupljene sa minimalnim udjelom od 20%.
- Nivelacione kote prizemlja planiranih objekata u odnosu na saobraćajnicu - ulicu utvrdit će se na osnovu nivelacionih kota saobraćajnica datih u Planu.
- Nivelaciona kota prizemlja ili suterena u objektima u kojima je predviđen poslovni prostor mora se izvesti najmanje 15.0 cm više od kote niveleta pločnika.
- Nivelete pješačkih saobraćajnica, kao i prilazi i ulazi u građevine, moraju biti isprojektovane i izvedene prema Uredbi o urbanističko-tehničkim uslovima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopedska pomagala ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/00).
- Na bočnim fasadama objekta moguće je otvaranje prozora prema susjedu, pod uslovom da rastojanje objekta od granice parcele bočnog susjeda iznosi min. 3.00 metra. Ukoliko je rastojanje manje od 3.00 m, otvaranje prozora je moguće uz saglasnost susjeda.
- Priključke na saobraćajnice i mrežu komunalne infrastrukture treba u svakom konkretnom slučaju projektovati u skladu sa Planom (važećim tehničkim normativima) na osnovu faza komunalne infrastrukture koje su sastavni dio Plana.
- Teren oko građevina, potporni zidovi, terase i slično moraju se izvesti tako da ne narušavaju mikroambijent i uslove stanovanja na susjednim parcelama a oborinske vode riješiti na vlastitoj parceli.

Član 5.

#### POSTOJEĆI OBJEKTI:

##### POSTOJEĆI OBJEKTI KOJI SE ZADRŽAVAJU:

- Postojeći objekti koji se zadržavaju ovim Planom, mogu se rekonstruisati, sanirati, redizajnirati, dograditi ili nadzidati, kako za potrebe stanovanja, tako i za potrebe dobivanja poslovnog prostora u kojem se mogu obavljati isključivo djelatnosti koje ne ugrožavaju čovjekovu okolinu i standard života u susjednim zgradama.
- Ovi zahvati mogu se odobriti ukoliko ne pogoršavaju uslove stanovanja u susjednim zgradama (očuvanje prava na vidik i osunčanje).
- Za dobivanje urbanističke saglasnosti za navedene intervencije potrebno je imati: idejni projekat, urbanističko rješenje građevinske parcele i geotehnički izvještaj od strane ovlaštene institucije.
- Nadzidanje postojećih objekata može se dozvoliti pod sljedećim uslovima: objekat na kojem se vrši nadzidanje mora zadovoljiti konstruktivno-seizmičke uslove, a spratnost nadzidanih objekata treba biti uskladen sa prosječnom visinom okolnih objekata.
- Za sve novoplanirane sadržaje mora se obezbijediti odgovarajući broj mjesta za parkiranje/garažiranje.
- Za objekte koji su izgrađeni bez odgovarajućih saglasnosti, a ovim Planom su predviđeni za rušenje u svrhu realizacije saobraćajnica, naknadna urbanistička saglasnost se ne može odobriti.
- Kod nadzidanja-dogradnje postojećih objekata, nadzidani-dograđeni dio objekta uskladiti sa postojećim u cilju unapređenja estetskih vrijednosti postojećeg izgleda objekta, u skladu sa odredbama člana 4. ove Odluke koje se odnose na arhitektonsko oblikovanje i materijalizaciju.
- Legalizacija postojećih pomoćnih objekata i izgradnja novih može se odobriti ako za to postoje prostorne

moogućnosti, odnosno, ako se istim ne ugrožava stanovanje i rad u susjednim objektima.

Član 6.

Intervencije na objektima koji su zadržani Planom, a predstavljaju objekte od kulturno-historijskog značaja i graditeljskog naslijeđa, moguće su isključivo uz pribavljanje mišljenja Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo.

Član 7.

Za postojeće objekte koji se zadržavaju ovim Planom, a izgrađeni su bez odgovarajućih odobrenja i nalaze se na površinama koje su geoinžinjerskim elaboratom utvrđene kao:

- uslovno stabilni tereni - naknadna urbanistička saglasnost može se odobriti uz izradu geotehničkog izvještaja koji će sadržavati geološka svojstva (stabilnost) terena, stanje objekta i uslove fundiranja po izvedenom stanju,
- stabilni tereni - naknadna urbanistička saglasnost se može odobriti uz detaljan geološki izvještaj.

Član 8.

Uređenje građevinskog zemljišta se mora izvesti u obimu i na način kako je to predviđeno Planom.

Izgradnja građevina se ne može započeti bez prethodnog minimalnog uređenja građevinskog zemljišta što podrazumijeva obezbjeđenje saobraćajnog pristupa parceli, priključenje na vodovodnu, kanalizacionu i elektroenergetsku mrežu, eventualno izmještanje vodova komunalne infrastrukture, te potrebnih radova na stabilizaciji terena.

Izgradnja građevina ne može započeti prije uklanjanja objekata predviđenih za rušenje. Izuzetno se ovi objekti mogu koristiti za potrebe gradilišta, ali se isti moraju ukloniti prije tehničkog prijema građevine.

Privremeno korištenje građevinskog zemljišta koje nije privredeno krajnjoj namjeni se ne može odobriti.

Član 9.

Individualni stambeni objekti koji se nalaze u zaštitnom pojasu planiranih saobraćajnica a izvan kolovoza saobraćajnice, zadržavaju se i isti se mogu legalizovati, s tim da se kod izrade tehničke dokumentacije za saobraćajnicu u tim dijelovima nade odgovarajuće tehničko rješenje, kao što je: eventualno suženje pješačke površine, izostavljanje dijela pješačke površine, potporni zid umjesto škarpe i sl.

U objektima navedenim u prethodnom stavu ne mogu se dozvoliti zahvati kao što su dogradnja i nadzidanje.

Član 10.

Na postojećim objektima koji su predviđeni za rušenje, mogu se odobriti samo radovi tekućeg održavanja, u cilju obezbjeđenja stabilnosti i normalnog korištenja objekata.

Član 11.

Moguće je pretvaranje prizemlja ili suterena postojećih i planiranih individualnih i kolektivnih stambenih objekata u poslovni prostor (spratne etaže samo u kancelarijski prostor).

U poslovnom prostoru mogu se obavljati sve djelatnosti koje ne ugrožavaju prirodnu sredinu i okoliš, ne remete korištenje susjednih objekata i sadržaja i koje se vrše u objektima izgrađenim u skladu sa važećim propisima (u odnosu na djelatnosti koje se u njima obavljaju).

Član 12.

Izgradnja objekata privremenog karaktera može se odobriti isključivo za potrebe gradilišta, a u skladu sa članom 77. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 07/05).

Član 13.

Kod stambenih objekata, ograde se predviđaju jedino za slobodnostojeće individualne objekte i objekte u nizu. Ograda može biti maksimalne visine 1.20 m i postavljena po regulacionoj

liniji. Ograde trebaju biti realizovane tako da budu transparentne uz kombinaciju sa živim materijalom (živa ograda).

Član 14.

Saobraćajne površine, površine za parkiranje i garažiranje vozila utvrđene su planom-faza saobraćaja.

Parkiranje - garažiranje se mora obezbijediti u sklopu pripadajuće parcele, unutar gabarita objekta ili jedne ili više podzemnih etaža garaže.

Prilikom izdavanja urbanističke saglasnosti, a na osnovu tražene bruto građevinske površine i namjene, neophodno je odrediti broj parking - garažnih mjesta i to na sljedeći način:

- za stambenu izgradnju 1 stan - 1.1 parking mjesto,
- za poslovne sadržaje jedno parking mjesto na 60 m<sup>2</sup>/max. BGP (za administraciju jedno parking mjesto na 30 m<sup>2</sup>/max. BGP).

Za potrebe individualnog stanovanja, parkiranje i garažiranje vozila se mora obezbijediti na parceli koja pripada stambenom objektu. Garaža se može locirati u sklopu stambenog objekta, odnosno, u okviru zadane građevinske linije. Moguća je i izgradnja garaža bočno u odnosu na planirani objekat, tako da njegova udaljenost od regulacione linije prema saobraćajnici bude ista ili veća od udaljenosti planiranog objekta, a na način koji omogućava izgradnju istog objekta na susjednoj parceli, odnosno pod uslovom da su vlasnici obje parcele saglasni. Objekti garaže mogu biti samo prizemni. U slučaju da se stambeni objekat nalazi na kosom terenu, ispod pristupne saobraćajnice, a nagib terena je takav da se garaža ne može graditi, može se dozvoliti izgradnja ploče za parkiranje vozila, kao proširenje trotoara. Najviša kota ploče za parkiranje ne može preći visinu trotoara. Dobiveni prostor ispod ploče se može koristiti kao pomoćni objekat. Namjena garažnog prostora se ne može mijenjati.

Interni saobraćaj koji je u grafičkom prilogu definisan u okviru građevinskih parcela sa stambeno-poslovnim objektima realizuje sam investitor. Prikazani interni saobraćaj u okviru navedenih parcela se može i mijenjati, ali pod uslovom da se zadovolji propisan broj parking mjesta i minimum 15% zelenila.

Član 15.

Regulacija vodotoka Zujevina vršiće se na osnovu Idejnog rješenja regulacije vodotoka Zujevina, koji je urađen od strane Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu.

Član 16.

Unutar saobraćajnog ugla preglednosti ne mogu se postavljati ograde, vršiti sadnja visokog zelenila ili graditi druge fizičke strukture.

Član 17.

Ovim Planom utvrđene su kategorije zelenila:

1. zelenilo uz objekte individualnog stanovanja, kolektivnog stanovanja i stambeno-poslovne objekte,
2. zelenilo uz objekte centralnih djelatnosti,
3. zelenilo uz sportske objekte,
4. javne zelene površine
5. linijsko zelenilo.

Površine utvrđene kao neke od ovih kategorija ne mogu se koristiti za druge namjene, niti se mogu graditi objekti koji nisu u skladu sa funkcijom koju ta kategorija zelenila treba da ostvari.

Tehnički prijem arhitektonskih i drugih objekata podrazumijeva i prijem izvedenih radova na uređenju zelenih površina.

Izgradnja i uređenje zelenih površina vrši se u skladu sa prethodno pribavljenom (odgovarajućom) dokumentacijom urađenom na osnovu Idejnog rješenja hortikulture, koja je sastavni dio Plana.

U zonama zelenila se može odobriti izgradnja pješačkih staza sa postavljanjem urbanog mobilijara.

Član 18.

Uslovi za sklanjanje stanovništva i materijalnih dobara moraju biti obezbijedeni u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i

spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/03) i odredbama Uredbe o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa ("Službene novine Federacije BiH", broj 21/05).

Član 19.

Pri izdavanju dozvole za građenje arhitektonskih objekata potrebno je pribaviti inženjerskegeološki i geotehnički nalaz i uslove temeljenja od stručnih institucija, a statički proračun mora se dimenzionirati za potrebe najmanje 8° MCS.

Tehnička dokumentacija za realizaciju novih objekata mora biti u saglasnosti sa preporukama vezanim za konstruktivne elemente same građevine i neophodnih radova na okolnom terenu na osnovu detaljnog inženjerskegeološkog i geotehničkog izvještaja, koji treba biti urađen od strane ovlaštene firme.

Obim i kvalitet izvedenih radova vezanih za geoinženjerske uslove moraju biti verifikovani u okviru tehničkog prijema, a upotrebna dozvola se ne može izdati ukoliko predviđeni radovi nisu u obimu i kvalitetu zadovoljavajući.

Član 20.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-01-2-2326/2014  
27. februara 2014. godine  
Hadžići

Predsjedavajući  
Općinskog vijeća Hadžići  
**Adnan Proha**, s. r.

Na osnovu člana 8. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/06) i člana 24. Statuta Općine Hadžići ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 15/09, 17/12, 10/13 i 14/13 - ispravka), Općinsko vijeće Hadžići na 14. sjednici, održanoj dana 27.02.2014. godine, donosi

**ODLUKU**

**O USLOVIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA PASA I DOMAĆIH MAČKI, NAČINU POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA I PSIMA LUTALICAMA NA PODRUČJU OPĆINE HADŽIĆI**

**I - OPĆE ODREDBE**

Član 1.

Ovom se Odlukom propisuju uslovi i način držanja kućnih ljubimaca pasa i domaće mačke, registracija pasa, način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i psima lualicama na području Općine Hadžići.

Član 2.

Na području Općine Hadžići, mogu se u skladu sa ovom Odlukom držati kućni ljubimci psi i domaće mačke koji ne ugrožavaju fizički i psihički integritet, ličnu sigurnost i imovinu građana, ne remete javni red i mir, ne izazivaju osjećaj straha građana, pri čemu uslovi gajenja moraju u potpunosti zadovoljavati njihovu dobrobit.

Odredbe ove Odluke ne odnose se na životinje koje služe za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva odbrane BiH, kao i službene pse i pse vodiće osoba sa posebnim potrebama.

**II - USLOVI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA**

Član 3.

Imalac ili vlasnik kućnog ljubimca psa ili domaće mačke dužan je životinju držati u skladu sa propisima o zaštiti životinja, veterinarstvu, zaštiti okoliša, javnom redu i miru, te odredbama ove Odluke.

Član 4.

Vlasnik ili imalac psa ili mačke obavezan je brinuti se o smještaju, ishrani i zdravlju psa ili mačke, a za oboljelog ili zaraženog psa ili mačku osigurati veterinarsku pomoć.

Vlasnik ili imalac psa ili mačke obavezan je provoditi propisane mjere sprječavanja oboljenja, suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti pridržavajući se odredaba Zakona, drugih propisa i ove Odluke.

Član 5.

U stambenoj zgradi sa više stanova dozvoljeno je držanje u stanu najviše jednog psa, odnosno najviše dvije mačke.

Član 6.

Držanje kućnih ljubimaca pasa i domaćih mački u zajedničkim prostorijama zgrada i dvorištima zgrada, kretanje kućnih ljubimaca pasa i domaćih mački zajedničkim dijelovima zgrada i dvorištima zgrada, te čišćenje tih prostorija i prostora od fekalija kućnih ljubimaca pasa i domaćih mački zajednički utvrđuju suvlasnici zgrade, odnosno korisnici stanova uz saglasnost vlasnika.

Bez pismene saglasnosti potpisane od svih suvlasnika zajedničkih prostorija (u stambenom objektu i oko objekta) iste se ne mogu koristiti za držanje kućnih ljubimaca.

Član 7.

Zabranjeno je na okućnici porodične kuće, vrtu i sličnom zemljištu psa držati na dijelu dvorišta okrenutom prema ulici, odnosno istog je dozvoljeno držati na lancu ili u ograđenom dijelu dvorišta/prostora koji nije okrenut prema ulici tako da ga pas ne može napustiti.

Na vidljivom mjestu imalac ili vlasnik psa mora postaviti oznaku koja upozorava na psa (npr. "čuvaj se psa" i sl.).

Član 8.

U višestambenim zgradama, pas ili mačka se ne smiju držati niti ostavljati na terasama i lođama. Pas u neograđenom dvorištu ili vrtu mora biti vezan lancem i mora imati odgovarajuću kućicu uz vidljivo istaknuto upozorenje "Čuvaj se psa".

Član 9.

U dvorištu porodične kuće ne smije se držati pas koji napada ljude i životinje, pas koji učestalom lajanjem i zavijanjem remeti mir građana.

Imalac ili vlasnik, čiji pas učestalom i dugotrajnim lajanjem ili zavijanjem remeti javni red i mir, dužan je odmah poduzeti odgovarajuće mjere kako bi spriječio daljnje uznemiravanje, ili je dužan ukloniti psa.

Član 10.

Pas se mora držati tako da ne ugrožava ličnu sigurnost građana.

Ako pas ozlijedi neku osobu, imalac ili vlasnik je dužan odvesti psa na pregled u nadležnu veterinarsku ambulantu, na trokratni pregled, te je vlasniku psa zabranjeno otuđiti, eutanizirati ili na bilo koji drugi način ukloniti psa, dok se ne završi trokratni pregled na bjesnilo.

Troškove trokrotnog pregleda psa snosi imalac ili vlasnik životinje.

Član 11.

Pas koji se drži u neograđenom dvorištu ili vrtu mora biti vezan lancem ili biti smješten u ograđenom prostoru koji će osigurati da se životinja neće moći samostalno udaljiti.

Imalac ili vlasnik životinje ne smije vezati psa na lanac koji je kraći od 3 m ili trostruke dužine životinje, mjereno od vrška repa do vrha njuške, a pri određivanju dužine lanca koristi se dužina povoljnija za životinje.

Član 12.

Pas koji se drži u ograđenom dvorištu ili vrtu ne mora biti vezan, uz uslov da ograđenoj visinom i čvrstoćom osigurava sigurnost prolaznika.